



Ke tse kgolo mo go nna!



Sipho R. Kekezwa



Letsatsi le le latelang ke la ga Mpati la ntlha la sekolo.

“A o nthe ketse diaporo tsa sekolo, mma?” Mpati a botsa ka tloafalo.



“Fa o fetsa go ja, ya o bone diaparo tsa gago tsa sekolo,” ga bua mme, a supile diaparo di le fa godimo ga tafole.

Mpati a ja ebile a sa bone digwere tse a sa di rateng ka fa gare ga sekotlolo.



Mpati a fofa fa setulong a simolola go phuthulola diaparo.

“Tsa me ke dife?” a botsa, a tsaa diaparo bongwe ka bongwe.



Diaparo tsotlhe di lebeга di le kgolo mo go ene ebile e se tse di ntšhwa.

“Itekanye,” mmagwe a mo kopa.



Fa Mpati a tswa ka fa kamoreng mo a neng a lekantsha diaparo, Tsebo, abuti wa gagwe, o ne a pitokologa fa fatshe ka ditshego.

Rragwe o ne a bobosela ka fa morago ga kuranta e a neng a e buisa.



“Ke tse kgolo mo go nna!” a rialo a batla go lela.

“O se belaele, moratiwa.

Ke tla di siamisa. Ka moso, o tla be o lebega sentle,” ga bua mmagwe.

Mpati o ne a sa utlwisise mmagwe, gonne o ne a palelwa ke go tsamaya.



Mpati o ile a ipolelela gore ga a ye sekolong.

O ile a ya bolaong ka pelo e e robegileng le pono e e fetogileng ya letsatsi la gagwe la ntlha kwa sekolong.



O ile a robala a ntse a nagana ka se.



“Ditsala, yo o rwele dieta tsa ga rragwe”, mongwe wa basimane kwa sekolong a bolella ditsala tsa gagwe a supile Mpati.

“Hempe ya gagwe e ka re ke mosese,” ga bua mongwe.



“Morena Borokgwe,” wa boraro a tlatsa.

Mpati o ne a thibela dikeledi fa bana bangwe mo sekolong ba ne ba mo lebile.



Mpati a sia a leka go tshabela basimane ba ba neng
ba tshegisa ka ene.

Fa a leka go ngwega, dieta tsa gagwe tse kgolo tsa
mo wesa, a wela godimo ga sengwe fa sengwe se
ne se fofa kwa lefaufaung.



“Ntlogeleng! Ntlogeleng!” A goa. Ke sone fela se a
neng a ka se dira fa a ntse a lela.



“Mpati! Mpati, tsoga!” Mpati o ne a sa utlwe lentswe la ga mmagwe.

O ile a bula matlho a gagwe a dikeledi.



“Tsoga! Ke mo mosong!” E ne e le mmagwe ka nnete.



Mpati a tsoga fa bolaong a leba kwa le kwa.

O ne a se kwa sekolong... O ne a lokologa ka gonne
o ne a se kwa sekolong.



O ne a sa apara... O ne a gopola borokgwe ba ga
Tsebo.

O ne a gopola hempe e telele! Dieta...!



“Ke...Ke opiwa ke tlhogo,” a bua a ikhupetsa gape.

“Mpati, ngwanaka, tsoga,” mmagwe a bua ka bonolo a itse se se neng se mo tshwenya.



“Bona diaparo tsa gago tsa sekolo.”

Kwa ntle ga go tsoga, a okamela ka lepai la gagwe. Fa godimo ga setilo fa kgaufi le bolao ba gagwe, go ne go na le diaparo tsa sekolo tse e neng e le tsa boemo ba gagwe.



Mpati o ne a itumeletse diaparo tsa gagwe tsa sekolo ebile a sa rate fa mmagwe a mo thusa go apara, jaaka a tlhole a dira.

Mpati a iteba, a lela. Fa a leba kwa godimo, a bona mmagwe a tshotse lepokisi. O ne a bososela go feta dikeledi tse a neng a leka go di thibela. “Mma, o ntheketse ditlhako?”



“Ee Mpati,” go araba mmagwe Mpati.

Mpati a gokarela mmagwe ka boitumelo. “Ke a leboga, Mma.”



Letsatsi la Mpati la ntlha kwa sekolong le ne le itumedisa. Tsoatlhe di apere tshiamo. O ne a itumetse.

